




Tshitɔri tsha Lesedi

Tebogo Boikanyo Matshana

Tebogo Boikanyo Matshana



Ulwazi
Lwethu



Murathu wanga Lesedi ha pfi na luthihi.

U ḥamela tshidulo a setshelela a tshi ḥiita
tshivhingwi.

U ḥo dzumbama n̄ha ha muri arali na lingedza
u mu fara.



Makhulu vha huwelela, "Kha tse, u ḥo tshinya mavhudzi awe."

Lesedi u ḥo fhindula, "Hai Makhulu, ndo no vha n̄tha n̄tha."

Makhulu vha dzungudza ᲇhoho vho mangala.



Ni nga si tende arali nda ni vhudza uri musi
mvula i tshi na murathu wanga Lesedi u
gidimela mvulani.

Makhulu vha mu vhidza vho sinyuwa, “Lesedi,
kha dzhene nđuni, u đo tshinya zwiambaro!”



Lesedi u ola zwifanyiso nga zwiļiwa zwawe zwa
nga madekwana, nahone a ita madamu matuku
nga tie yawe.



U ita phosho nga mirumba yawe na nga kaṭara
yawe ya muḍagasi.



Ndi ngazwo a sa vhoneuri o tsukadza lungafhani
kamarani yashu!



Makhulu vha ri, "Lesedi, ngoho heyi a si ndila
yavhuđi ine ንwananyana a ደifara ngayo."



Lesedi a tshi khou alamula, "Yoweee, Makhulu,
ndo sikwa nga yeneyi ndila."



Fhedzi vhusiku hoχthe Lesedi u sokou shanavhiχ
a sa farwi nga khofhe.



Musi ji tshi tsha, Lesedi u tshee o farwa nga khofhe. Lesedi uri, "Makhulu a tho ngo edela zwavhudi na luthihi. Ndi khou humbelu u nekezwa luswielo, ndi do kunakisa kamara yanga."



Makhulu vha a setshelela vha ri, "Lesedi muquhulu wanga, khamusi u qo kona u vha gomba gomba!"

Na Lesedi u a setshelela a ri, "Ee Makhulu, ndi nga vha nqe muqe, na u qifara sa gomba gomba."



"Ndi nga kona u vha zwone zwothe. Ndi nga vha tshinwe na tshinwe tshine nda funa u vha tshone," murathu wanga u ralo a tshi kuvhatedza Makhulu.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



Your attribution should include the following:

Title: Tshiqori tsha Lesedi

Author/s: Tebogo Boikanyo Matshana

Translator/s: Doris Manyamalala

Illustrator/s: Tebogo Boikanyo Matshana

Assurer/s: Tshedza Tlhako

Language: Tshivenda



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

